

SEPEDI LELEME LA PELE LEO LE OKEDITŠWEGO (FAL)

MOLEKO

MPHATO 3 KOTARA 3

SEKOLO	
MPHATO 3	
SEFANE	
LEINA LA MORUTWANA	
LETŠATŠI LA MATSWALO	

Go arogana ga maswao

Dikarolo	Maswao ka moka	Maswao a morutwana
Mošomo 1: Go theeletša le go bolela	10	
Mošomo 2: Medumo	25	
Mošomo 3: Go bala le tenkakwišišo	10	
Mošomo 4: Go ngwala	5	
Mošomo 5: Tšhomišo ya polelo	5	
PALOMOKA	55	

Leina le sefane sa Morutwana: _____ Tšatšikgwe: _____

Mošomo I: Go theeletša le go bolela

Palomoka: 5 maswao

Ithute mantšu a sereto se "Phadima, phadima naleli ye nnyane." Tšweletša sereto pele ga phapoši ya gago. O ka kgetha go opelamantšu goba go a reta.

Phadima, Phadima naleli ye nnyane

★ Phadima, phadima naleli ye nnyane, ★
 Ke makatšwa bjang ke gore o mang.
 Godimo godimo lefase le le godimo,
 ★ Bjalo ka taamane magodimong. ★

Ge letšatši la go fiša le sepetše,
 Ge go sena le selo sa go phadima, ★
 Gomme o bontšha lebone la gago le le nnyane,
 ★ Phadima, phadima bošego ka moka.

Phadima, phadima naleli ye nnyane, ★
 Ke makatšwa bjang ke gore o mang. ★
 ★ Godimo godimo lefase le le godimo,, ★
 Bjalo ka taamane magodimong. ★

Rubiriki ya tekolo

Tlhalošo/ Dinyakwa	Maswao a beilwego	Maswao a filwego
Go kwagala- morutwana o boletše/opetše ka go hlaloša gabotse	1	
Tlhaloša -Morutwana o tsebile mantšu a sereto gape a šomiša mediro /Mokgwa wa go bolela ka nako ya tiragatšo.	2	
Boitšhepho: Morutwana o be a thekgile ditso ka nako ya tiragatšo ya sereto.	2	
Maswao ka moka	5	

Leina le sefane sa Morutwana: _____ Tšatšikgwedi: _____

Mošomo l: b. Go theeletša

Ka moka: 5 maswao

Ditaelo go morutwana:

1. Šomiša ditena tša gago tše 6 le legogwa go feleletša boipshino bja Mošomo wa go theeletša.
2. Bea setena sa gago sa 6 poloko godimo ga methaladi wa go tia ka tatelano ye:

Tala leratadima la go fifala	namume	Sorolwana	Tala leratadima	khubedu	talamorogo
------------------------------------	--------	-----------	--------------------	---------	------------

3. Šomiša letsogo la gago la ngele go šutiša setena se setala go letsogo la ngele , pele ga tala leratadima la go fifala.
4. Šomiša letsogo la gago la go ja go paka godimo ga setena se se tala leratadima la go fifala. Bea godimo ga ga setena se se khubedu.
5. Bea setena se se tala tlase ga se se khubedu gomme o kopanye dikgapetla.
6. Šomiša setedu sa gago go šuta setena se se sorolwana godimo , kgole ga mmele wag ago.



Rubiriki ya Tekolo

Ditaelo	Maswao a beilwego	Maswao a filwego
Morutwana o kgona go bea ditena ka tatelano ya maleba yeo e filwego: tala leratadima la go fifala, namune, sorolwana, tala leratadima, khubedu le tala morogo.	1	
Morutwana o kgona go šutiša setena se se tala morogo pele ga se tala leratadima le fifetšego ba šomiša letsogo la ngele.	1	
Morutwana o kgona go bea setena se se tala leratadima le fifetšego godimo ga setena se se khubedu.	1	
Morutwana o kgona go bea setena se tala morogo ka tlase ga gas setena se se khubedu gomme dikgapetla di kgokagantšhwe.	1	
Morutwana o kgone go šutiša setena se se sorolwana ga nnyane methaladi o tee goba e mebedi godimo ga legogwa ba šomiša diledu tša bona .	1	

Leina la morutwana le Sefane : _____Tšatšikgweri: _____

Mošomo 2: Medumo

2.1. Kgetha [oe] [ou] [oi] [ao] [ai] goba [ow] go feleletša mafoko a.



- Thapelo o dukuloga s____lo.
- "Bašemane ba kg____la thapo !" A g____lela.
- Mma o rekile map____ ya marega.
- Moila o phela bophelo bja sekg____a.
- Tl____e kgolo kudu.

Palomoka _____/7 maswao

2.2 Go aga mantšu.

Bolela se	Khalara mo maletereng a maleba	Ngwala lentšu									
	<table border="1"> <tr><td>w</td><td>m</td><td>o</td></tr> <tr><td>i</td><td>l</td><td>c</td></tr> <tr><td>o</td><td>y</td><td>i</td></tr> </table>	w	m	o	i	l	c	o	y	i	_____
w	m	o									
i	l	c									
o	y	i									
	<table border="1"> <tr><td>b</td><td>t</td><td>m</td></tr> <tr><td>e</td><td>l</td><td>o</td></tr> <tr><td>a</td><td>d</td><td>a</td></tr> </table>	b	t	m	e	l	o	a	d	a	_____
b	t	m									
e	l	o									
a	d	a									
	<table border="1"> <tr><td>l</td><td>e</td><td>a</td></tr> <tr><td>t</td><td>k</td><td>a</td></tr> <tr><td>l</td><td>l</td><td>a</td></tr> </table>	l	e	a	t	k	a	l	l	a	_____
l	e	a									
t	k	a									
l	l	a									

Palomoka _____/ 3 maswao

Leina la morutwana le Sefane: _____

Tšatšikgweri: _____

2.3 Mopeleto

1.	6.
2.	7.
3.	8.
4.	9.
5.	10.

Palomoka _____/ 10 maswao

2.4 Piletšo ya lefoko

Palomoka _____/ 5 maswao

Leina la morutwana Le Sefane: _____

Tšatšikgwedi: _____

Mošomo 3: Go bala le Tekakwišišo

3. Balela morutiši wa gago sengwala se.

Dintlha mabapi le moropa

- . Meropa e tšofetše kudu.
- . Meropa e tšwa Afrika Borwa.
- . O ka kwa moropa bokgole bja 25 kms.
- . Batho ba šomiša meropa go romela melaetša.
- . Batho ba betha meropa ge ngwana a belegwa.
- . Batho ba betha meropa ge go na le ntwa .
- . Meropa e tšwa ka mehuta ya dibopego le bogolo.



Rubiriki ya Teko ya go bala

Ditekanyetšo	Maswao a beilwego	Maswao a filwego
Morutwana o palelwa ke go bala le ge a thušwa.	1	
Morutwana o kgona go bala eupša a hloka go thušwa kudu	2	
Morutwana o kgona go bala ka go ikemela.	3-4	
Morutwana o kgona go bala ka go ikemela le ka boitshepho	5	

3 b. Araba dipotšišo tše di latelago. Araba o šomiša sengwalwa. Araba o šomiša mafoko a tletšego.

1. Naa meropa e tšwa kae?

Meropa e tšwa _____. _____/ | leswao.

2. Naa o ka kwa moropa bokgole bjo bokae?

_____/ |
leswao.

3. Naa ke ka lebaka la eng batho ba šomiša meropa?

_____/ |
leswao.

4. Humana lentšu leo le nago le modumo wa " ae " go sengwalwa.

_____/ |
leswao.

5. Efa mohuta wo mongwe wa seletšo wo o tsebago.

_____/ | leswao.

Leina la morutwana le Sefane: _____Tšatšikgwe di: _____

Mošomo 4: go ngwala

Ngwala temana ya mafoko a 4-5 mabapi le melao ya polokego. Šomiša mantšu panka a latelago go go thuša.

Tsela	Digalase tša go thubega	Lefelo la go lahlela ditlakala	Lebantšha	Ditsela tša setimela
mpholo	Bapala	Tshela	Mokotla wa polasetiki	Meetse a go bela

This image shows a full page of primary-ruled paper. It features ten sets of horizontal lines across the page. Each set consists of three lines: a solid black line at the top, a dashed black line in the middle, and another solid black line at the bottom. The lines are evenly spaced and extend from the left margin to the right edge of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Rubiriki ya Teko



Ditekanyetšo	Maswao a beilwego	Maswao a Filwego
Morutwana ga a kgone go ngwala le lefoko le tee go ya ka hlogo taba.	1	
Morutwana o ngwadile mafoko a 1-2 ka hlogotaba eupša go be go na le mopeleto, maswaodikga le diphošwana tša thutapolelo.	2	
Morutwana o ngwadile mafoko a 3-4 ka hlogotaba ye ka diphošwana tše mmalwa tša mopeleto eupša maswaodikga le thutapolelo di gabotse.	3	
Morutwana o ngwadile mafoko a bonolo a go hloka mopeleto, thutapolelo goba diphošo tša maswaodikga.	4	
Morutwana o ngwadile mafoko a 4-5 a mabotse ka hlogotaba.	5	

Leina la morutwana le Sefane: _____

Tšatšikgwedi: _____

Mošomo 5: Tšhomišo ya Polelo

a. Tlatša ka tše goba tše.



_____/ 2 maswao

Tlatša ka bontši.

Botee	Bontši
1. Naledi	
2. hlapi	
3. monna	

_____/ 3 maswao

Memorantamo

Sepedi leleme la pele le okeditšwego Teko

Mphato 3 Kotara 3

Mošomo	Karabo	Maswao a beilwego												
1	Go theeletša le Go bolela -Lebelela Rubiriki	10												
2.1	a. Thapelo o dukuloga seolo. b. "Bašemane ba kgaola thapo !" A goelela. c. Mma o rekile mapai ya marega. d. Moila o phela bophelo b ja sekgowa. e. Tlou e kgolo kudu	7												
2.2	Moloi bala letlakala	3												
2.3	Mopeleto <table border="1"><tr><td>1. Tshwane</td><td>6.tšhwene</td></tr><tr><td>2. tshwa</td><td>7. tšhwaana</td></tr><tr><td>3.hlweka</td><td>8.hlware</td></tr><tr><td>4.tšwaf a</td><td>9.tšwelela</td></tr><tr><td>5.mpšhe</td><td>10.mpšhikela</td></tr></table> Piletšo <table border="1"><tr><td>Re swanetše go We must be safe.</td></tr><tr><td>(Ix leswao go le lentšu le Ix leswao go leswaodkga la khutlo.)</td></tr></table>	1. Tshwane	6.tšhwene	2. tshwa	7. tšhwaana	3.hlweka	8.hlware	4.tšwaf a	9.tšwelela	5.mpšhe	10.mpšhikela	Re swanetše go We must be safe.	(Ix leswao go le lentšu le Ix leswao go leswaodkga la khutlo.)	10 <
1. Tshwane	6.tšhwene													
2. tshwa	7. tšhwaana													
3.hlweka	8.hlware													
4.tšwaf a	9.tšwelela													
5.mpšhe	10.mpšhikela													
Re swanetše go We must be safe.														
(Ix leswao go le lentšu le Ix leswao go leswaodkga la khutlo.)														